CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj: 5 - 0757761 / 005
U Podgorici, dana 01.09.2017.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću "YOUR HOME MNE" D.O.O. - BAR, broj 254213 podnijetoj dana 31.08.2017 u 13:31:00, preko

Ime i prezime: RADE VUJAČIĆ

[redacted]

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat "YOUR HOME MNE" D.O.O. - BAR - registarski broj **5 - 0757761**, PIB **03084671** , i to:

Statut:

Briše se: Statut od 24.07.2017

Registruje se - upisuje se: Statut od 29.08.2017

Udio osnivača RADE VUJAČIĆ MB/JMBG/BR.PASOŠ/ [redacted]

Briše se: 33%

Registruje se - upisuje se: 22%

Udio osnivača ARTUR DUDKO MB/JMBG/BR.PASOŠ/ [redacted]

Briše se: 33%

Registruje se - upisuje se: 22%

Osnivač:

Registruje se - upisuje se: ISLAND COMMERCE INC

[redacted]

04-09-'17

Obrazloženje

Podnosilac je dana 31.08.2017 u 13:31:00 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću YOUR HOME MNE. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

Sam. savjetnik II **M.P.** **NAČELNICA**

Srđan Pavlović Dušanka Vujisić

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161-26-Administrativna taksa.

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0757761 / 004 Datum registracije: 28.03.2016.
PIB: 03084671 Datum promjene podataka: 26.07.2017.

"YOUR HOME MNE" D.O.O. - BAR

Broj važeće registracije: /004

Skraćeni naziv: YOUR HOME MNE
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 25.03.2016.
Datum donošenja Statuta: 25.03.2016. Datum promjene Statuta: 24.07.2017.
Adresa glavnog mjesta poslovanja: BULEVAR REVOLUCIJE B/10A BAR
Adresa za prijem službene pošte: BULEVAR REVOLUCIJE B/10A BAR
Adresa sjedišta: BULEVAR REVOLUCIJE B/10A BAR
Pretežna djelatnost: 4120 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine:
Porijeklo kapitala: Strani
Upisani kapital: 1,00Euro (Novčani 1,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

29.08.17.

OSNIVAČI:

RADE VUJAČIĆ
Uloga: Os
Udio: 33

ANATOLII KOVA
Uloga: Osn
Udio: 34%

ARTUR DUDKO

Uloga: Osnivač

Udio: 33%

LICA U DRUŠTVU:

RADE VUJAČIĆ

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

IVAN KRSTAJIĆ

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

IVAN KRSTAJIĆ

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

Izdato: 31.08.2017 godine u 13:33h **MP** **NAČELNICA**

Dušanka Vujisić

CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 254213

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je RADE VUJAČIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - YOUR HOME MNE - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz BAR, registarski broj:50757761 sa sljedećim prilozima:

Ugovor o promjeni Osnivača
Izvod o registraciji matičnog društva
Kopija pasoša
Dokaz o uplaćenoj naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"
Dokaz o uplaćenoj naknadi za upis u CRPS
Punomoćje
Obrazac
Statut društva

Datum prijema dokumentacije: 31.8.2017. god.
Podnešeno preko pošte: 30.8.2017

Podgorica, dana: 31.8.2017. god.

Dokument primio/la

Katarina Kasalica, Samostalna referentkinja

M.P. KKasalica

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta www.crps.me odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponuđena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI. Ukoliko je prikazan status **OBRAĐEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.

CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 254213

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je RADE VUJAČIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - YOUR HOME MNE - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz BAR, registarski broj:50757761 sa sljedećim prilozima:

Ugovor o promjeni Osnivača
Izvod o registraciji matičnog društva
Kopija pasoša
Dokaz o uplaćenoj naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"
Dokaz o uplaćenoj naknadi za upis u CRPS
Punomoćje
Obrazac
Statut društva

Datum prijema dokumentacije: 31.8.2017. god.
Podnešeno preko pošte: 30.8.2017

Podgorica, dana: 31.8.2017. god.

Dokument primio/la

Katarina Kasalica, Samostalna referentkinja

M.P. KKasalica

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta www.crps.me odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponuđena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI. Ukoliko je prikazan status **OBRAĐEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.

PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

PODNOSILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko: ☐ [redacted] ☐ [redacted]

JMB: [redacted]

Ime i prezime: RADE VUJAČIĆ

Telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

*za strana fizička lica unijeti broj pasoš[redacted]

☐ **Označiti podatak koji se mijenja** **PROMJENA PODATAKA [X]**

Privredni subjekt

Matični broj: 03084671 **Registarski broj:** 5-0757761

Puni naziv: „YOUR HOME MNE“ D.O.O. - BAR

☒ **1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA**

1.1. Oblik organizovanja	☐ OD	☐ KD	☐ AD	☐ DOO
	☐ NVO	☐ Ustanova	☐ Zadruga	☐ Ostali

1.2. Puni naziv:	

*ukoliko je promjen puni naziv izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:	

1.4. Podaci o Statutu: PROMJENA	Datum donošenja:	[illegible] 2017 29. 08. 2017
1.5. Podaci o Ugovoru / odluci o osnivanju:	Datum zaključenja/donošenja:	

☐ **2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA**

2.1. Opština		2.2. Mjesto:	
2.3. Ulica:		2.4. Broj:	

☐ **3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE**

3.1. Država			
3.2. Opština		3.3. Mjesto:	
3.4. Ulica:		3.5. Broj:	

☐ **4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA**

4.1. Promjena opštine ☐ *ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština		4.3. Mjesto:	
4.4. Ulica:		4.5. Broj:	

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: [signature]

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "YOUR HOME MNE" BAR

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. **Porijeklo kapitala:**
☐ bez oznake projekla kapitala ☐ domaći ☐ strani ☐ mješoviti

9.2. **Promjena osnovnog kapitala:** ☐ Povećanje ☐ Smanjenje

Osnovni kapital:	**Prije promjene**	**Iznos promjene**	**Nakon promjene**
Ukupno (novčani+nenovčani):	€	€	€
☐ novčani – iznos:	€	€	€
☐ nenovčani – iznos:	€	€	€

X 10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak X **Registruje se** X Mijenja se udio

10.1. **Status:** X **Osnivač** ☐ Član DOO ☐ Ortak
☐ Komanditor ☐ Komplementar ☐ Zadrugar ☐ Drugo
*upisati status

10.2. **MB / JMB:** *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. **Naziv / Ime i prezime:** **"ISLAND COMMERCE INC"**

10.4. **Sjedište / Adresa:**
Država
Opština
Ulica:

10.5. **Udio** 22 %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "YOUR HOME MNE" BAR

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

☐ bez oznake projekla kapitala ☐ domaći ☐ strani ☐ mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala: ☐ Povećanje ☐ Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	€	€	€
☐ novčani – iznos:	€	€	€
☐ nenovčani – iznos:	€	€	€

X 10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak ☐ Registruje se X Mijenja se udio

10.1. Status: X Osnivač ☐ Član DOO ☐ Ortak ☐ Komanditor ☐ Komplementar ☐ Zadrugar ☐ Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime: Rade Vujačić

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Ulica:

10.5. Udio 22 %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "YOUR HOME MNE" M.P. BAR

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

☐ bez oznake projekla kapitala ☐ domaći ☐ strani ☐ mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala: ☐ Povećanje ☐ Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	€	€	€
☐ novčani – iznos:	€	€	€
☐ nenovčani – iznos:	€	€	€

X 10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak ☐ Registruje se X Mijenja se udio

10.1. Status: X Osnivač ☐ Član DOO ☐ Ortak ☐ Komanditor ☐ Komplementar ☐ Zadrugar ☐ Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime: Artur Dudko

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Ulica:

10.5. Udio 22 %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "YOUR HOME MNE" BAR

Na osnovu Zakona o privrednim društvima i Statuta »YOUR HOME MNE« D.O.O. – BAR reg. br. 5-0757761/004, PIB-03084671, Anatolii Kovalenko, Rade Vujačić, Artur Dudko i "ISLAND COMMERCE INC" Panama, zaključuju:

UGOVOR O PROMJENI OSNIVAČA

I

Rade Vujačić i Artur Dudko dosadašnji suosnivači »YOUR HOME MNE« D.O.O. – BAR, reg. br. 5-0757761/003, PIB-03084671, ovim ugovorom besplatno ustupaju dio svog osnivačkog udjela i uloga u navedenom društvu, novom suosnivaču:

- "ISLAND COMMERCE INC" evidencioni broj 613885
  Panama, Panama City, 50-th str, Global Plaza Tower, 19 th floor, suit 19-H.

II

Predmetnim ugovorom, novi suosnivač društva "ISLAND COMMERCE INC" Panama, saglasan je da se registruje kao novi suosnivač društva.
Osnivački ulog i udio suosnivača Anatolii Kovalenka ne mjenja se ovim ugovorom.

III

Saglasno ovom ugovoru, osnivački kapital osnivača se raspoređuje na način da:

- Anatolii Kovalenko ima osnivački ulog od 0,34 €,
- "ISLAND COMMERCE INC" ima osnivački ulog od 0,22 €
- Rade Vujačić ima osnivački ulog od 0,22 €;
- Artur Dudko ima osnivački ulog od 0,22 €.

Saglasno prednjem, utvrđuje se osnivački udjeli u duštvu na način da:

- Anatolii Kovalenku pripada osnivački udio od 34 %,
- "ISLAND COMMERCE INC" Panama pripada osnivački udio od 22 %,
- Radu Vujačiću pripada osnivački udio od 22 %,
- Arturu Dudku pripada osnivački udio od 22 %.

IV

Osnivači će saglasno promjeni osnivača donijeti izmjenjen tekst Statuta »YOUR HOME MNE« D.O.O. BAR.

V

Ovaj ugovor stupa na snagu danom ovjere potpisa na njemu, a pravne posledice će izazvati danom registracije kod Poreske Uprave - Centralnog registra privrednih subjekata.

VI

U svemu ostalom što nije predviđeno ovim ugovorom, ima se primjeniti Zakon o privrednim društvima i ostali pozitivno pravni propisi Crne Gore koji regulišu predmetnu materiju.

Bar – dana 29.08.2017. god.
»YOUR HOME MNE« D.O.O. – BAR
UGOVARAČI

Anatolii Kovalenko	Rade Vujačić	Artur Dudko	"ISLAND COMMERCE INC"
pun. Rade Vujačić po Ovlaštenju	Rade Vujačić	pun. Rade Vujačić po Ovlaštenju	pun. Rade Vujačić po Ovlaštenju

Notar Milošević Marina, Bulevar 24 Novembra br.1, H-22, Bar, Crna Gora,
tel/fax - +382-030/312-383 mob: +382-69/037-697

Ja, notar Milošević Marina, sa službenim sjedištem u Baru, Bulevar 24 Novembra br.1, H-22,
potvrđujem da su:----------

1. Vujačić Rade, r

osnivač(sa 33% udjela) i ovlašćeni zastupnik „YOUR HOME MNE" D.O.O.BAR, REG.BROJ 5-0737761,PIB 03084671.-------

2. Vujačić Rade,
580897183 izdatu o
punomoćju Kovalenko Anatolija ovjereno kod notara "Turčak S. M. ", Kijevskog notarskog okruga, zavedeno pod brojem
22.08.2017.godine.----------

3. Vujačić Rade, rođen

punomoćju Dudko Artura, ovjereno kod notara Kolesnik I. G., Kijevskog gradskog notarskog okruga, zavedeno pod brojem 446, dana 15.08.2017.godine, koje je punomoćje prevedeno od strane sudskog tumača za ruski jezik Bojović Voja, dana 22.08.2017.godine, i na osnovu Saglasnosti UZZ broj 315/2017, ovjerena kod notara Milošević Marine, dana 21.07.2017.godine.,

4. Vujačić R

punomoćju Carlos Alberto Weand Otriza, presjednika i zakonskog prestavnika „ISLAND COMMERCE INC" panamskog akcionarskog društva, registrovanog u dosijeu broj 613885, ovjereno kod notara Republike Paname Jorge E. Gantes S., dana 16.05.2017.godine, i Apostil pečatom Paname dana 16.05.2017.godine koje je punomoćje prevedeno od strane sudskog tumača za engleski jezik Radić Gorana, dana 25.08.2017.godine.----------

---

u mojoj prisutnosti, svojeručno potpisali: UGOVOR O PROMJENI OSNIVAČA----------

---

Ovjereni potpisi su istiniti.----------

Pismeno se sastoji od 1 (jedne) stranice.----------

Potpisi su ovjereni na 2 (dva) primjerka.----------

Notar nije odgovoran za sadržaj isprave i nije dužan da utvrđuje da li stranke smiju da sklapaju posao na koji se isprava odnosi (član 63 stav 4 Zakona o notarima , Sl.list CG br.49/2008).----------

Naknada za rad notara (Sl.list CG br.06/2012) za ovjeru po tarifnom broju 9 stav 1, tb 22 stav 1 u iznosu od 20,40 € i iznos PDV-a 3,87 €. Ukupan iznos je 24,27 €.

CRNA GORA
NOTAR
MILOŠEVIĆ MARINA
BAR

Broj: OVP 1820/2017
U Baru, dana 29.08.2017.godine

CRNA GORA * MILOŠEVIĆ * BAR NOTAR

NOTAR
Milošević Marina

GONZALEZ
DATE: 2017.08.17 09:48:06 -05:00 (Signature not legible)
PURPOSE: PUBLICITY REQUEST
LOCALIZATION: PANAMA, PANAMA

This document has been signed with qualified electronic signature by YADINEL ORTEGA GONZALEZ.

The authenticity of this document can be verified in the Web Service of Verification: <https://www.registro-publico.gob.pa>

JURIDICAL PERSON CERTIFICATE

IN REGARDS TO THE PETITION

203713/2017 (0) OF DATE 17/08/2017

THAT THE CORPORATION

ISLAND COMMERCE INC.
TYPE OF CORPORATION: ANONYMOUS CORPORATION
IS REGISTERED AT (MERCANTILE) RECORD Nº 613885 (S) SINCE TUESDAY, APRIL 29TH OF 2008
-THAT THE CORPORATION IS IN EXISTENCE

-THAT THE OFFICES ARE:
SUBSCRIBER: ROGER ALBERTO SANTAMARIA DEL CID
SUBSCRIBER: TATIANA ITZEL SALDAÑA ESCOBAR
RESIDENT AGENT: CAMBRA LA DUKE & CO.
DIRECTOR / PRESIDENT: CARLOS ALBERTO WEAND ORTIZ
DIRECTOR / TREASURER: GRACIELI MARIANA MORALES
DIRECTOR / SECRETARY: CRISTINO GUEVARA SALAZAR

-THAT THE LEGAL REPRESENTATION WILL BE EXERCISED:
THE PRESIDENT AND WILL BE REPLACED IN HIS TEMPORARY OR DEFINITIVE ABSENCES BY THE SECRETARY AND IN ABSENCE OF BOTH BY WHOEVER APPOINTS THE BOARD OF DIRECTORS OR THE BOARD OF SHAREHOLDERS.

-THAT THE CAPITAL IS OF 10,000.00 AMERICAN DOLLARS

-DETAIL OF THE CAPITAL:
THE AUTHORIZED SOCIAL CAPITAL OF THE CORPORATION WILL BE REPRESENTED BY TEN THOUSAND AMERICAN DOLLARS DIVIDED IN ONE HUNDRED SHARES THAT CAN BE NOMINATIVE OR TO THE BEARER, WITH A NOMINAL VALUE OF ONE HUNDRED DOLLARS EACH ONE.

-THAT THE DURATION IS PERPETUAL
-THAT THE DOMICILE IS PANAMA, PROVINCE PANAMA

SUBMITTED ENTRIES THAT ARE IN PROCESS

THERE ARE NOT PENDING ENTRIES.

REGIME OF CUSTODY: ACCORDING TO THE INFORMATION THAT IS REGISTERED IN THIS REGISTER, THE CORPORATION OBJECT OF THE CERTIFICATE HAS NOT ADOPTED THE REGIME OF CUSTODY.

ISSUED IN THE PROVINCE OF PANAMA, AUGUST 17th OF 2017 AT 09:33 AM.
NOTE: THIS CERTIFICATE PAID RIGHTS FOR A VALUE OF 30.00 BALBOAS

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 196:

1 País: PANAMÁ

El presente documento Público

2 Ha sido firmado por Jorge E. Garcés

3 quién actúa en calidad de: notario

4 y está revestido del sello/timbre de: notaria Quinta

CERTIFICADO

5 EN PANAMÁ 6. el 18 AUG 2017

7 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8 Bajo el numero 2017-14214

9 Sello, timbre 10 Firma

DIRECCIÓN DE FINANZAS TESORERÍA MINISTERIO DE GOBIERNO

REPÚBLICA DE PANAMÁ DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MINISTERIO DE GOBIERNO

Esta Autorización no no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento

T 3072-17

2

29 VIII

ОСНОВНИ СУД 2 БАР

Sudski tumač za engleski jezik
Permanent court interpreter for English language
GORAN RADIĆ
Hercegnovi

.....Prijevod sa engleskog jezika .....

PRIJEVOD

Broj 1142795

Javni Registar Paname

Grb
Javni Registar
Paname

POTPISANO OD STRANE: YADINEL ORTEGA GONZALES
DATUM: 17.08.2017.G. 09:48:06 – 05:00
SVRHA: JAVNI ZAHTJEV
LOKACIJA: PANAMA, PANAMA

(Potpis nečitak)

Ovaj dokument je potpisan putem kvalifikovanog elektronskog potpisa od strane YADINEL ORTEGA GONZALES

BAR KOD

Vjerodostojnost ovog dokumenta se može verifikovati na web Servisu za verifikacije: <https://www.registro-publico.gob.pa>

POTVRDA PRAVNOG LICA

U POGLEDU MOLBE

203713/2017 (0) SA DATUMOM 17.08.2017.G.

DA JE AKCIONARSKO DRUŠTVO

ISLAND COMMERCE INC.
TIP AKCIONARSKOG DRUŠTVA: ANONIMNO AKCIONARSKO DRUŠTVO
UPISANO U (TRGOVAČKU) EVIDENCIJUBROJ 613885 (S) OD UTORKA 29. APRILA 2008.GODINE
- DA AKCIONARSKO DRUŠTVO POSTOJI

- DA SU SLUŽBENICI:
POTPISNIK: ROGER ALBERTO SANTAMARIA DEL CID
POTPISNIK: TATIANA ITZEL SALDANA ESCOBAR
REZIDENTNI AGENT: CAMBRA LA DUKE & CO.
DIREKTOR / PREDSJEDNIK: CARLOS ALBERTO WEAD ORTIZ
DIREKTOR / BLAGAJNIK: GRACIELI MARIANA MORALES
DIREKTOR / SEKRETAR: CRISTINO GUEVARA SALAZAR

- DA ĆE PRAVNO ZASTUPANJE BITI IZVRŠENO:
PREDSJEDNIK ĆE BITI ZAMIJENJEN U NJEGOVIM PRIVREMENIM ILI DEFINITIVNIM ODSUSTNOSTIMA OD STRANE SEKRETARA I U ODSUTNOSTI NJIH OBOJE OD STRANE BILO KOGA KO JE POSTAVLJEN OD STRANE UPRAVNOG ODBORA ILI ODBORA AKCIONARA.

- DA JE NJEGOV KAPITAL 10.000,00 AMERIČKIH DOLARA

- DETALJI O KAPITALU:
AUTORIZOVANI DRUŠTVENI KAPITAL AKCIONARSKOG DRUŠTVA ĆE BITI PREDSTAVLJEN SA DESET HILJADA AMERIČKIH DOLARA PODIJELJENIH U AKCIJE OD STOTINU DOLARA KOJE MOGU BITI NOMINOVANE ILI ZA DONOSIOCA, SA NOMINALNOM VRIJEDNOŠĆU OD STOTINU DOLARA SVAKA.

- DA JE NJEGOVO TRAJANJE TRAJNO

- DA JE NJEGOVO PREBIVALIŠTE PANAMA, PROVINCIJA PANAMA

PODNIJETI UNOSI KOJI SU U PROCESU

NEMA NERIJEŠENIH UNOSA.

REŽIM ČUVANJA: PREMA INFORMACIJI KOJA JE REGISTROVANA U OVOM REGISTRU, OBJEKT POTVRDE AKCIONARSKOG DRUŠTVA NIJE USVOJIO REŽIM ČUVANJA

IZDATO U PROVINCIJI PANAMA U SRIJEDU 17. AVGUSTA 2017.GODINE U 09:33 SATI UJUTRO.
NAPOMENA: ZA OVU POTVRDU JE PLAĆENA TAKSA U VRIJEDNOSTI OD 30.00 BALBOA

Elektronska identifikacija: F6743F71-3697-42F4-861E-DE5FED2B615F
Javi registar Paname – Espana Avenue, ispred bolnice San Fernando
Pošta 0830 – 1596 Panama, Republika Panama – (507)501-6000

Potpis: Nečitak
REJANA BHANA B
OVLAŠĆENI JAVNI PREVODILAC
ZA ENGLESKO-ŠPANSKI-ENGLESKI JEZIK
Rješenje broj 398 od 26 novembra 1993.g
MINISTARSTVA UPRAVLJANJA I PRAVDE
Panama, Republika Panama

APOSTIL

(HAŠKA KONVENCIJA OD 05. OKTOBRA 1961.godine)

1. Zemlja: PANAMA
Ovaj javni dokument
2. je potpisan od strane: *Jorge E. Gantes*
3. koji postupa u svojstvu *Notar*
4. i nosi Pečat/Štambilj *Petog javnog notara*

POTVRĐUJE

5. u Panami 6.dana 18.AVGUSTA 2017.godine
7. od strane ADMINISTRATIVNOG SLUŽBENIKA
8. pod brojem 2017 – *nečitko*
9. Pečat/Štambilj: 10. potpis – *Nečitak*

Okrugli pečat: Republika Panama, Ministarstvo Upravljanja i Pravde, Državni trezor, Uprava za finacije

Ja, GORAN RADIĆ
I, GORAN RADIĆ

Stalni sudski tumač za engleski jezik
Permanent court interpreter for English language
postavljen rješenjem Ministarstva pravde
appointed by the Ministry of Justice with the
Decision
br. 03-5900/09, od 17. 11. 2009. godine,
No 03-5900/09, of 17 November 2009.
potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu.
Herewith I state this translation to be true to its
original text.

Herceg Novi, 25.08.2017.

Potpis
Signature

Stalni sudski tumač za engleski jezik GORAN RADIĆ Herceg Novi

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

The undersigned, **CARLOS ALBERTO WEAND ORTIZ**, citizen of Panama, born on Republic Panama with Passport Number 1983894 the President and Legal Representative of **ISLAND COMMERCE INC.**, a Panamanian Corporation constituted and in existence according to the laws of Panama, duly registered at Record 613885, Document 1335585 of the Mercantile Section of the Public Registry Office of Panama, since April Twenty Ninth (29th) of Two Thousand Eight, with address at 50th Street, Global Plaza, 19th Floor, Suite H, Panama City, Panama, does hereby CONSTITUTES AND APPOINTS:

RADE VUJACIC, [redacted]

[redacted] purchase or subscribe shares or the parts in **"YOUR HOME MNE" DOO**, Bar, number 5-0757761/3, individual tax number 03084671.

For that purpose, the Attorney-in-Fact may:

ONE: Sign, in the name and on behalf of the Corporation any shareholders or partnership agreements, Memorandum, Articles of Association, minutes, resolutions, statements, other corporate documents and any amendments to them.

TWO: Undertake the representation of the Corporation before any judicial, notary, administrative; fiscal, labour authority, as well as before any other public or private person or institution

THREE: Apply in the name of Corporation to any judicial, notary, administrative, fiscal, labour authority, to any other public or private person or institution with any requests, claims; receive any documents from them.

FOUR: Delegate this Power of Attorney in whole or in part, in favour of third parties that may undertake the representation of the Corporation, with authority to revoke whichever delegations are made and to reassume the respective powers.

This General Power of Attorney comes into force as of 15th of May 2017 and will be valid for one (1) year and may be renewed.

IN WITNESS WHEREOF this Special Power of Attorney has been duly executed in the name and on behalf of the Corporation, in the city of Panama, Republic of Panama, on May, Fifteenth (15th) of 2017.

CARLOS ALBERTO WEAND ORTIZ - President
ISLAND COMMERCE INC.

REPUBLICA DE PANAMA NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO

Yo, JORGE E. GANTES S. Notario Público Quinto del Circuito De Panamá, con cédula de identidad personal No 8-509-985
CERTIFICO:
Que la(s) firma(s) anterior(es) ha(n) sido reconocida(s) como suya(s) por los firmantes por lo consiguiente dicha(s) firma(s) es (son) auténticas(s).

Panamá, 16 MAY 2017

Testigos Testigos

Licdo. JORGE E. GANTES S.
Notario Público Quinto

REPUBLICA DE PANAMA NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO

.....Ovjereni prevod sa engleskog jezika.....

Okrugli pečat: Republika Panama, Peti Javni notar okruga Panama

POSEBNO PUNOMOĆJE

Dolje potpisani, **CARLOS ALBERTO WEAND ORTIZ** [redacted] **ISLAND COMMERCE IN**[redacted] e postoji [redacted] **RADE VUJAČIĆA**, [redacted] odnosi kao "Pravni zastupnik", tako da Pravni zastupnik može preduzimati posebne interese akcionarskog društva u Crnoj Gori.

Naročito, i bez da je time ograničen, Pravni zastupnik, je propisno ovlašćen da kupi i upiše akcije ili dijelove u **"YOUR HOME MNE" DOO**, Bar, broj 5-0757761/3, jedinstveni poreski broj 03084671.

U tu svrhu, Zakonski zastupnik može:

JEDAN: Potpisati u ime i u korist Akcionarskog društva bilo koje akcionarske ili partnerske ugovore, Memorandume, Statute, zapisnike, rezolucije, izjave, druga korporativna dokumenta i bilo koje izmjene i dopune istih.

DVA: Preduzeti predstavljanje Akcionarskog društva pred bilo kojom sudskom, notarskom, upravnom, fiskalnom, radnom vlašću, kao i pred ostalim javnim ili privatnim licima ili institucijama.

TRI: Podnijeti u ime Akcionarskog društva bilo kojoj sudskoj, notarskoj, upravnoj, fiskalnoj, radnoj vlasti ili bilo kojim drugim javnim ili privatnim licima ili institucijama bilo koje zahtjeve, potraživanja; primati od njih bilo koja dokumenta.

ČETIRI: Prenijeti ovo Punomoćje u cijelosti ili u dijelu, u korist trećih stranaka koja mogu preduzeti predstavljanje Akcionarskog društva, sa ovlašćenjem da opozove bilo koja učinjena delegiranja i da ponovo preuzme respektivna ovlašćenja.

Ovo Punomoćje stupa na snagu od 15.maja 2017.godine i važiće jednu (1) godinu i može biti produženo.

POTVRĐUJUĆI OVO, ovo Posebno Punomoćje je propisno izvršeno u ime i u korist Akcionarskog društva, u gradu Panama, Republika Panama, petnaestog (15.) maja 2017.godine.

Potpis: Nečitak
CARLOS ALBERTO WEAND ORTIZ – Predsjednik
ISLAND COMERCE INC.

Okrugli Pečat:
Republika Panama
Peti javni notar okruga Paname

Ja, JORGE E. GANTES S. Peti Javni notar okruga Panama, sa ličnom kartom broj 8-509-985
POTVRĐUJEM:
Da je potpis nagornjem dokumentu priznat kao svoj od strane potpisnika i time je autentičan
Panama, dana *16. maja 2017.godine*

Okrugli Pečat:
Republika Panama
Peti javni notar okruga Paname

Potpis: Nečitak
Svjedoci

Potpis: Nečitak
Svjedoci

Licdo. JORGE E. GANTES S.
Peti javni notar

Dolje potpisani JORGE E. GANTES S., Peti Javni notar okruga Panama sa ličnim brojem 8-509-985
OVJERAVA da je ovaj dokument autentična kopija originala.

Dana **16. maja 2017**.godine

Okrugli pečat:
Peti javni notar okruga Panama
Lic. Jorge E. Gates
(*Ostalo na španskom jeziku*)

Panama, *Potpis: Nečitak*
Licdo. JORGE E. GANTES S.
Peti Javi notar

APOSTIL

(HAŠKA KONVENCIJA OD 05. OKTOBRA 1961.godine)

1. Zemlja: PANAMA
Ovaj javni dokument
2. je potpisan od strane: *Jorge E. Gantes*
3. koji postupa u svojstvu *Javnog notara*
4. i nosi Pečat/Štambilj *Petog javnog notara*

POTVRĐUJE

5. u Panami 6.dana 16.MAJA 2017.godine
7. od strane ADMINISTRATIVNOG SLUŽBENIKA
8. pod brojem 2017 – *nečitko*
9. Pečat/Štambilj: 10. potpis – *Nečitak*

Okrugli pečat: Republika Panama, Ministarstvo Upravljanja i Pravde, Državni trezor, Uprava za finacije

Stalni sudski tumač za engleski jezik
Permanent court interpreter for English language
GORAN RADIĆ
Herceg Novi

25.08.2017.



Notar Milošević Marina, Bulevar 24 Novembra br.1, H-22, Bar, Crna Gora,
Tel/fax - +382-030/312-383, mob: +382-69/037-697

Ja, notar Milošević Marina, sa službenim sjedištem u Baru, Bulevar 24 Novembra br.1, H-22
potvrđujem da je ovo **prepis izvorne isprave** - prepis ovjerenog prepisa – ličnog prepisa ----------
POSEBNOG PUNOMOĆJA NA IME CARLOS ALBERTO WEAND ORTIZ OVJERENOG KOD PETOG JAVNOG NOTARA OKRUGA PANAME,REPUBLIKA PANAMA,JORGE E.GANTES SA LIČNOM KARTOM BROJ 8-509-985, DANA 16.05.2017 GODINE, PANAMA I PREVOD PUNOMOĆJA PREVEDENO OD STRANE STALNOG SUDSKOG

Milošević Marina

Переклад з української мови на російську мову

Довіреність

Місто Київ, п'ятнадцятого серпня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Артур Дудко - співзасновник Товариства з обмеженою відповідальністю **«YOUR HOME MNE» О.О.О. - БАР,** реєстраційний номер: 5-0757761/004, ИНН-03084671, номер паспорта: **ЕК668131,** адреса: вул. Трьохсвятительська, буд. 3, кв. 4, 01001, м. Київ, Україна, повністю розуміючи значення своїх дій і не маючи жодних підстав, передбачених ст.ст. 36-41 Цивільного кодексу України, перешкоджаючих вчиненню цього правочину, в силу досягнення попередньої усної домовленості та на підставі попереднього усного договору з представником, цією довіреністю **Вуячич Раду,** [redacted] **представником у нотаріуса в Чорногорії** з наступних питань: внесення змін до складу засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «YOUR HOME MNE» **О.О.О. –** БАР**,** реєстраційний номер: 5-0757761/004, ИНН-03084671, підписати Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «YOUR HOME MNE» О.О.О. - БАР.

Для чого надаю право: подавати від мого імені різного роду заяви, підписувати протоколи, вносити зміни до статутних документів, підписати Статут, та здійснювати всі необхідні дії, пов'язані з виконанням даного доручення.

Довіреність видана з правом передовіри повноважень іншим особам.

Довіреність видана строком на один рік та дійсна до п'ятнадцятого серпня дві тисячі вісімнадцятого року.

Зміст ст. ст. 237-239, 244, 245, 247-250, 252 Цивільного кодексу України щодо поняття довіреності, її форми, строків, припинення

Доверенность

Город Киев, пятнадцатого августа две тысячи семнадцатого года.

Я, **Артур Дудко** - соучредитель Общества с ограниченной ответственностью **«YOUR HOME MNE» О.О.О. - БАР,** регистрационный номер: 5-0757761 / 004, ИНН-03084671, номер паспорта: ЕК668131, адрес: ул. Трехсвятительская, д. 3, кв. 4, 01001, г. Киев, Украина, полностью понимая значение своих действий и не имея никаких оснований, предусмотренных ст.ст. 36-41 Гражданского кодекса Украины, препятствующих совершению этой сделки, в силу достижения предварительной устной договоренности и на основании предварительного устного договора с представителем, этой доверенностью **уполномочиваю** [redacted] **Вуячич Раду,** персональный налоговый номер [redacted] у нотариуса в Черногории по следующим вопросам: внесение изменений в состав учредителей Общества с ограниченной ответственностью «YOUR HOME MNE» О.О.О. – БАР, регистрационный номер: 5-0757761/004, ИНН-03084671, подписать Устав Общества с ограниченной ответственностью« YOUR HOME MNE» О.О.О. - БАР.

Для чего предоставляю право: подавать от моего имени различного рода заявления, подписывать протоколы, вносить изменения в уставные документы, подписать Устав, и осуществлять все необходимые действия, связанные с выполнением данного поручения.

Доверенность выдана с правом передоверия полномочий другим лицам.

Доверенность выдана сроком на один год и действительна до пятнадцатого августа две тысячи восемнадцатого года.

Содержание ст. ст. 237-239, 244, 245, 247-250, 252 Гражданского кодекса Украины относительно понятия доверенности, ее

HMI 299959

Увага! Бланк містить захист від підробки.
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, мені нотаріусом роз'яснено.

Підпис: _____ **(Артур Дудко)**

формы, сроков, прекращения представительства по доверенности, отмена доверенности и отказа представителя от совершения действий, которые были определены доверенностью, мне нотариусом разъяснено.

Подпись: _____ **(Артур Дудко)**

Місто Київ, Україна, п'ятнадцятого серпня дві тисячі сімнадцятого року.
Ця довіреність посвідчена мною, ***Колісник І. Г.,*** приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.
Довіреність підписана **Артуром Дудко** у моїй присутності. Особу його встановлено, дієздатність перевірено.
При цьому засвідчую вірність перекладу тексту довіреності з української мови на російську мову, який зроблено мною, нотаріусом.

Зареєстровано в реєстрі за № 4446
Стягнуто плати Відповідно до ст. 31
Закону України «Про нотаріат»
Приватний нотаріус **Колісник І.Г.**

Приватний нотаріальний округ Київський міський Колісник Ірина Георгіївна

Prevod sa ukrajinskog na ruski jezik

PUNOMOĆJE

Grad Kijev, petnaestoga avgusta dvije hiljade sedamnaeste godine.

Ja, **ARTUR DUDKO**, suosnivač Društva sa ograničenom odgovornošću **„Your home MNE" DOO Bar**, reg. broj 5-0757761/004, PIB 03084671, pasoš broj EK668131, adresa: ul. Trjohsvjatiteljskaja, zgrada 3, stan 4, 01001 g. Kijev, Ukrajina, u potpunosti shvatajući značaj svojih postupaka i nemajući nikakvih osnova, predviđenih čl. 36-41 Građanskog kodeksa Ukrajine, koji sprečavaju izvršenje ovog posla, a radi postizanja prethodnog usmenog dogovora i na osnovu usmenog sporazuma sa predstavnikom, ovim punomoćjem **ovlašćujem državljanina Crne Gore VUJAČIĆ RADA, jedinstveni matični broj** [redacted] izmjene sastava osnivača Društva sa ograničenom odgovornošću „Your home MNE" DOO Bar, reg. broj 5-0757761/004, PIB 03084671, da potpiše novi Statut Društva sa ograničenom odgovornošću „Your home MNE" DOO Bar.

Zbog toga mu dajem pravo da: predaje u moje ime različite vrste zahtjeva, da potpisuje protokole, unosi izmjene u osnivačkoj dokumentaciji, da potpiše Statut i izvršava sve potrebne radnje u vezi sa izvršenjem ovog naloga.

Punomoćje je izdato sa pravom prenosa ovlašćenja drugim licima.

Punomoćje je izdato sa rokom od jedne godine i ono važi do petnaestoga avgusta dvije hiljade osamnaeste godine.

Sadržaj članova 237-239, 244, 245, 247-250, 252 Građanskog kodeksa Ukrajine u vezi sa razumijevanjem sadržine punomoćja, njegove forme, rokova, prestankom predstavljanja na osnovu punomoćja i odricanja predstavnika od izvršenja radnji koje su bile navedene u punomoćje, notar mi je objasnio.

Potpis: (potpis) Artur Dudko

Grad Kijev, Ukrajina, petnaestoga avgusta dvije hiljade sedamnaeste godine.
Ovo punomoćje sam ovjerio ja, Kolesnik I. G., privatni notar Kijevskog gradskog notarskog okruga.
Punomoćje je potpisao Artur Dudko u mom prisustvu. Njegov identitet je utvrđen, radna sposobnost provjerena.
Pri tome potvrđujem prevod teksta dokumenta sa ukrajinskog jezika na ruski jezik, koji sam ja uradio.

Ovjereno u registru pod brojem 446

Naplaćena taksa u skladu sa čl. 31 zakona Ukrajine „O notarima".

Privatni notar (potpis) Kolesnik I. G.

OKRUGLI PEČAT

Ja, dr VOJO BOJOVIĆ,
Я, др. ВОЈ БОЈОВИЋ,

[illegible] sudski tumač za ruski jezik,
[illegible] судебный переводчик
русского языка,
postavljen rješenjem Ministarstva pravde Republike
Crne Gore No. 03-9/06 od 5. maja 2006. godine
potvrđujem,
назначенный постановлением Министерства
Юстиции Республики Черногории No. 03-9/06
от 05 мая 2006 года, удостоверяю,
da je ovaj prevod vjeran originalu,
что настоящий перевод верен оригиналу.

Bar (Бар) 22.08.2017

Pečat
Печать

Potpis
Подпись



Notar Milošević Marina, Bulevar 24 Novembra br.1, H-22, Bar, Crna Gora,
Tel/fax - +382-030/312-383, mob: +382-69/037-697

Ja, notar Milošević Marina, sa službenim sjedištem u Baru, Bulevar 24 Novembra br.1, H-22
potvrđujem da je ovo **prepis izvorne isprave** - prepis ovjerenog prepisa – ličnog prepisa ----------
PUNOMOĆJA NA IME ARTUR DUDKO OVJERENOG KOD PRIVATNOG NOTARA KIJEVSKOG GRADSKOG NOTARSKOG OKRUGA KOLESNIK I. G., ZAVEDENO U REGISTRU POD BROJEM 446, DANA 15.08.2017 GODINE,I PREVOD PUNOMOĆJA PREVEDENO OD STRANE STALNOG SUDSKOG TUMAČA ZA RUSKI JEZIK BOJOVIĆ VOJA U BARU 22.08.2017 GODINE----------

---

Ispisan je rukopisom (olovkom,hemijskom olovkom,tintom) pisaćom mašinom,**elektronskim uređajem**,drugim mehaničkim ili hemijskim sredstvom (fotokopiran i sl.) koji ima 2 lista, izvornu ispravu, original /ovjerenu fotokopiju/, dala je na uvid stranka:---
Radojičić Miros broj: .
9
N prave (član
62 Zakona o notarima, Sl.list CG br.49/2008).----------
Naknada za rad notara (Sl.list CG br.06/2012) za ovjeru po tarifnom broju 7 stav 1 tb 22 stav 1 i 2 u iznosu od 3,90 € kao i iznos PDV-a od 0,74 € . Ukupni troškovi iznose 4,64 €.----------

MILOŠEVIĆ MARINA
BAR

Broj: **OVP 1818 /2017**
U Baru, **29.08.2017.** god.

NOTAR
Milošević Marina

ДОВІРЕНІСТЬ

Місто Київ, Україна, п'ятнадцятого серпня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, громадянин України **Коваленко Анатолій (KOVALENKO ANATOLII)**, народився 26 травня 1955 року в Сумській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків – 2023407793, паспорт громадянина України для виїзду за кордон тип Р, код держави UKR, номер паспорта FE414864, виданий 25 квітня 2016 року органом 8030 та дійсний до 25 квітня 2026 року, проживаю в Україні за адресою (зі слів): місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 9, квартира 30, засновник компанії "YOUR HOME MNE" D.O.O. – Бар (реєстр.номер: 5-0757761/004, ІНН 03084671), що володію часткою у розмірі 34% у статутного капіталу зазначеної компанії, *обізнаний із загальними вимогами, додержання яких є необхідними для чинності правочину, усвідомлюючи значення своїх дій, та згідно зі своїм волевиявленням, яке повністю відповідає моїй внутрішній волі як учасника цього правочину, на підставі укладеного з повіреним усного договору доручення та на виконання вимог статей 244 та 1007 Цивільного кодексу України*, цією довіреністю

уповноважую

громадянина Республіки Чорногорія **Вуячич Раде**, персональний ідентифікаційний номер:

приймати участь

на зборах учасників компанії "YOUR HOME MNE" D.O.O. – Бар (реєстр.номер: 5-0757761/004, ІНН 03084671) та голосувати **з питань порядку денного виключно так, як вказано в даному документі**, а саме:

1. Голосувати «за» зменшення частки

володіє часткою у розмірі 33% у статутному капіталі зазначеної компанії. При цьому моя частка у статутному капіталі зазначеної компанії повинна залишитись без змін.

2. Голосувати «за» продаж частки компанії "ISLAND COMMERCE INC", 50-th Street, Global

ДОВЕРЕНОСТЬ

Город Киев, Украина, пятнадцатого августа две тысячи семнадцатого года.

Я, гражданин Украины **Коваленко Анатолій (KOVALENKO ANATOLII)**, родился 26 мая 1955 года в Сумской области, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика по данным Государственного реестра физических лиц-плательщиков налогов – 2023407793, паспорт гражданина Украины для выезда за границу тип Р, код государства UKR, номер паспорта FE414864, выданный 25 апреля 2016 года органом 8030 и действителен до 25 апреля 2026 года, проживаю в Украине по адресу (со слов): город Киев, улица Грушевского, дом 9, квартира 30, учредитель компании "YOUR HOME MNE" D.O.O. – Бар (регистр.номер: 5-0757761/004, ИНН 03084671), владеющий долей в размере 34% в уставном капитале указаной компании, *знаком с общими требованиями, соблюдение которых необходимы для действительности сделки, осознавая значение своих действий и в соответствии со своим волеизъявлением, которое полностью соответствует моей внутренней воле как участника этой сделки, на основании заключенного с поверенным устного договора поручения и во исполнение требований статей 244 и 1007 Гражданского кодекса Украины,* этой доверенностью

уполномачиваю

гражданина Республики Черногория **Вуячич Раде**, персональный идентификационный номер:

принимать участие

на сборах участников компании "YOUR HOME MNE" D.O.O. – Бар (регстр.номер: 5-0757761/004, ИНН 03084671) и голосовать по **вопросам повестки дня исключительно так, как указано в данном документе**, а именно:

1. Голосовать «за» уменьшение доли гражданина Республики Черногория **Вуячич Раде**

владеющего долей в размере 33% в уставном капитале указаной компании. При этом моя доля в уставном капитале указанной компании должна оставаться без изменений.

2. Голосовать «за» продажу доли компании "ISLAND COMMERCE INC", 50-th Street, Global

HMI 125078

Увага: Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Plaza Tower, 19-th floor, suit 19-H,, Panama City, Panama), при цьому частка, яка відчужується, повинна бути рівнозначна сумі часток, на які зменшується частка **Вуячич Раде** та **Дудко Артура**. Моя частка у статутному капіталі зазначеної компанії залишається без змін.

3. Голосувати «за» внесення змін в Статут, які стосуються виключно змін часток **Вуячич Раде, Дудко Артура** та компанії **"ISLAND COMMERCE INC"**. Інші положення Статуту залишаються без змін.

4. Від мого імені та за свій рахунок підписати та завірити у нотаріуса у Чорногорії наступні документи: Зміни складу засновників у вищезгаданій компанії та Статут вищезгаданої компанії.

Довіреність видана *без права передоручення* повноважень третім особам, строком на *1 (один) рік* та дійсна до *п'ятнадцятого серпня дві тисячі вісімнадцятого року*, якщо не буде припинена раніше вказаної дати шляхом скасування у відповідності до вимог цивільного законодавства України, про що я повідомлю представника у письмовій формі.

Plaza Tower, 19-th floor, suit 19-H, P
Panama), при этом отчуждаемая до
быть равнозначной суме долей, н
уменшается доля **Вуячич Раде** и **Дудко А**
доля в уставном капитале указаной компан
без изменений.

3. Голосовать «за» внесение изменени
которые касаются исключительно измене
Вуячич Раде, Дудко Артура и компании
COMMERCE INC". Остальные положен
остаются без изменений.

4. От моего имени и за свой счет под
заверить у нотариуса в Черногории сл
документы: Изменение состава учреди
вышеупомянутой компании и Устав вышеупо
компании.

Доверенность выдана *без права пере*
полномочий третьим лицам, сроком на *1 (оди*
действительна до *пятнадцатого август*
тысячи восемнадцатого года, если не
прекращена раньше указанной даты путем от
соответствии с требованиями гражда
законодательства Украины, о чем я с
представителю в письменной форме.

ПІДПИС/ПОДПИСЬ: (Коваленко А.

Місто Київ, Україна п'ятнадцятого серпня дві тисячі сімнадцятого року.

Ця довіреність посвідчена мною, Турчак С.М., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

Довіреність підписана Коваленком Анатолієм у моїй присутності. Особу його встановлено, дієздатність перевірено.

При цьому засвідчую вірність перекладу тексту документа з української мови на російську мову, який зроблено мною.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 3121, 3122

Стягнуто плату за домовленістю.

Приватний нотаріус **С.М. Турчак**

PUNOMOĆJE

Grad Kijev, petnaestoga avgusta dvije hiljade sedamnaeste godine.

Ja, državljanin Ukrajine **Kovalenko Anatolij Andrejevič (Kovalenko Anatolii)**

[redacted]

Ukrajini, grad Kijev, ul. Gruševskog, zgrada 9, st. 50, državljanin Ukrajine, osnivač firme **„Your home MNE" DOO Bar**, reg. broj 5-0757761/004, PIB 03084671, sa udjelom od 34% u osnivačkom kapitalu navedene firme, upoznat sa opštim zahtjevima, čije poštovanje je potrebno za važenje posla, razumijevajući značaj svojih radnji i u skladu sa svojom slobodnom voljom, koja u potpunosti odgovara mojoj unutrašnjoj volji kao učesnika tog posla, na osnovu zaključenog sa ovlašćenim licem usmenog dogovora i u vezi sa izvršenjem zahtjeva članova 244 i 1007 Građanskog kodeksa Ukrajine, ovim punomoćjem

ovlašćujem

državljanina Crne Gore **VUJAČIĆ RADA,** jedinstveni matični broj

[redacted]

da zastupa

na sjednicama osnivača firme **Your home MNE" DOO Bar**, reg. broj 5-0757761/004, PIB 03084671, i glasa po pitanjima dnevnog reda isključivo tako, kako je navedeno u ovom dokumentu, i to:

1. Glasa „za" smanjenje udjela državljanina Crne Gore **VUJAČIĆ RADA,**

[redacted]

moj udio u osnivačkom kapitalu navedene firme mora da ostane bez promjena.

2. Glasa „za" prodaju udjela firme „ISLAND COMMERCE INC", 50-th Streat, Global Plaza Tower, 19-th floor, suit 19-H, Panama City, Panam, pri tome udio koji se otuđuje mora da bude jednaka iznosu udjela za koji se smanjuje udio Vujačić Rada i Dudko Artura. Moj udio u osnivačkom kapitalu navedene firme ostaje bez promjene.

3. Glasa „za" unošenje izmjena u Statut, koje se tiču isključivo promjene udjela Vujačić Rada i Dudko Artura i firme „ISLAND COMMERCE INC". Ostale odredbe statuta ostaju bez promjena.

4. Da u moje ime i za svoj račun potpiše i ovjeri kod notara u Crnoj Gori sledeća dokumenta: Promjene sastava osnivača u gore navedenoj firmi i Statuta gore navedene firme.

Punomoćje je izdato bez prava prenosa ovlašćenja trećim licima, sa rokom od 1 (jedne) godine i važi od petnaestoga avgusta dvije hiljade osamnaeste godine, ako ne bude ukinuto ranije navedenog datuma putem odziva u skladu sa zahtjevima građanskog zakonodavstva Ukrajine, o čemu bih ja obavijestio predstavnika pismenim putem.

POTPIS: (potpis) Kovalenko A. A.

Grad Kijev, Ukrajina, petnaestoga avgusta dvije hiljade sedamnaeste godine.

Ovo punomoćje sa ovjerio ja, Turčak S. M., privatni notar Kijevskog notarskog okruga. Punomoćje je potpisao Kovalenko Anatolija Andrejeviča u mom prisustvu. Njegov identitet je utvrđen, radna sposobnost provjerena.

Pri tome potvrđujem prevod teksta dokumenta sa ukrajinskog jezika na ruski jezik, koji sam ja uradio.

Ovjereno u registru pod brojem 3121, 3122

Naplaćena taksa po dogovoru.

Privatni notar (potpis) S. M. Turčak

OKRUGLI PEČAT

Ja, dr VOJO BOJOVIĆ,
Я, др. ВОЈО БОЈОВИЧ,

stalni sudski tumač za ruski jezik,
уполномоченный судебный переводчик
русского языка,
postavljen rješenjem Ministarstva pravde Republike
Crne Gore No. 03-9/06 od 5. maja 2006. godine
potvrđujem,
назначенный постановлением Министерства
Юстиции Республики Черногории No. 03-9/06
от 05 мая 2006 года, удостоверяю,
da je ovaj prevod vjeran originalu.
что настоящий перевод верен оригиналу.

Bar (Бар) 22.08.2017.

Pečat
Печать

Potpis
Подпись



Notar Milošević Marina, Bulevar 24 Novembra br.1, H-22, Bar, Crna Gora,
Tel/fax - +382-030/312-383, mob: +382-69/037-697

Ja, notar Milošević Marina, sa službenim sjedištem u Baru, Bulevar 24 Novembra br.1, H-22
potvrđujem da je ovo **prepis izvorne isprave** - prepis ovjerenog prepisa – ličnog prepisa ----------
PUNOMOĆJA NA IME KOVALENKO ANATOLIJ ANDREJEVIĆ OVJERENOG KOD PRIVATNOG NOTARA KIJEVSKOG NOTARSKOG OKRUGA TURČAK S.M., ZAVEDENO U REGISTRU POD BROJEM 3121,3122, DANA 15.08.2017 GODINE,I PREVOD PUNOMOĆJA PREVEDENO OD STRANE STALNOG SUDSKOG TUMAČA ZA RUSKI JEZIK BOJOVIĆ VOJA U BARU 22.08.2017 GODINE----------

---

Ispisan je rukopisom (olovkom,hemijskom olovkom,tintom) pisaćom mašinom,**elektronskim uređajem**,drugim mehaničkim ili hemijskim sredstvom (fotokopiran i sl.) koji ima 3 lista. Izvornu ispravu, original /ovjerenu fotokopiju/, dala je na uvid stranka:
Radojičić Miroslav;

[redacted]

i

iznos PDV-a od 0,72 €. Ukupno troškovi iznose 4,87 €.----------

MILOŠEVIĆ MARINA
BAR

Broj: **OVP 1817 /2017**
U Baru, **29.08.2017.** god.

NOTAR
Milošević Marina

S T A T U T

»YOUR HOME MNE« D.O.O. - BAR

Bar, 29.08.2017. god.

Na osnovu Zakona o Privrednim društvima, Statuta i **Ugovoru o promjeni osnivača u privrednom društvu »YOUR HOME MNE« D.O.O. – BAR, suosnivači društva Anatolii Kovalenko, Rade Vujačići, Artur Dudko i "ISLAND COMMERCE INC" Panama,** donose:

S T A T U T
prečišćen tekst
»YOUR HOME MNE« D.O.O. - BAR

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Anatolii Kovalenko, Rade Vujačići, Artur Dudko i "ISLAND COMMERCE INC" Panama susnivači **privrednog društva »YOUR HOME MNE« D.O.O. – BAR** ovim statutom uređuju odnose u predmetnom društvu, radi nesmetanog obavljanja dijelatnosti.

Član 2

Društvo sa ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu:***Društvo***) je pravno lice sa **reg. br. 5-0757761/004, PIB-03084671.**

Član 3.

Oblik Društva je **višečlano** Društvo sa ograničenom odgovornošću.

Član 4

Društvo se osniva na **neodređeno**vrijeme i radiće dok postoje ekonomski uslovi za obavljanje dijelatnosti.

II FIRMA I SJEDIŠTE

Član 5

Društvo posluje pod **firmom: »YOUR HOME MNE« D.O.O. – BAR.**
Skraćena oznaka Društva je : **YOUR HOME MNE.**
Sjedište društva **i adresa koja služi za prijem službenih spisa** je:

- **Bar, Bulevar Revolucije B/10A.**

Član 6

O promjeni firme i sjedišta Društva odlučuju osnivači Društva.

Član 7

Društvo ima svoj **pečat.** Pečat Društva je okruglog oblika, prečnika 3cm, sa tekstom **»YOUR HOME MNE« D.O.O. – BAR.** Pečat Društva je ispisan latinicom.

Član 8

Društvo ima svoj **štambilj.** Štambilj Društva je pravougaoni dužine 5cm i širine 3cm sa tekstom po gornjoj ivici **»YOUR HOME MNE« D.O.O. – BAR.** U sredini štambilja je oznaka »Broj« sa crtom, a na dnu je oznaka »Datum« sa crtom.
Štambilj Društva ispisan je latinicom.

Član 9

Osnovna dijelatnost Društva je određena šifrom:**41.20 .**

Pored osnovne djelatnosti Društvo može obavljati i sledeće djelatnosti

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO 01.11 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica; 01.12 Gajenje pirinča; 01.13 Gajenje povrća, bostana, korjenastih i krtolastih biljaka; 01.14 Gajenje šećerne trske; 01.15 Gajenje duvana; 01.16 Gajenje biljaka za proizvodnju vlakana; 01.19 Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka; 01.21 Gajenje grožđa; 01.22 Gajenje tropskog i suptropskog voća; 01.23 Gajenje agruma; 01.24 Gajenje jabučastog i koštičavog voća; 01.25 Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća; 01.26 Gajenje uljnih plodova; 01.27 Gajenje biljaka za pripremanje napitaka; 01.28 Gajenje začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja; 01.29 Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka; 01.30 Gajenje sadnog materijala; 01.41 Uzgoj muznih krava; 01.42 Uzgoj i drugih goveda i bivola; 01.43 Uzgoj konja i drugih kopitara; 01.44 Uzgoj kamila i lama;01.45 Uzgoj ovaca i koza; 01.46 Uzgoj svinja; 01.47 Uzgoj živine; 01.49 Uzgoj ostalih životinja; 01.50 Mješovita poljoprivredna proizvodnja; 01.61 Uslužne djelatnosti za gajenje usjeva u zasada; 01.62 Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja; 01.63 Aktivnosti poslije žetve; 01.64 Dorada sjemena; 01.70 Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne djelatnosti; 02.10 Gajenje šuma i ostale šumarske djelatnosti; 02.20 Sječa drveća; 02.30 Sakupljanje šumskih plodova, osim drveta; 02.40 Uslužne djelatnosti u vezi sa šumarstvom; 03.11 Morski ribolov; 03.12 Slatkovodni ribolov; 03.21 Morska akvakultura; 03.22 Slatkovodna akvakultura; **VAĐENJE RUDA I KAMENA** 05.10 Vađenje kamenog uglja; 05.20 Vađenje mrkog uglja i lignita; 06.10 Vađenje sirove nafte; 06.20 Vađenje prirodnog gasa; 07.10 Vađenje ruda gvožđa; 07.21 Vađenje ruda uranijuma i torijuma; 07.29 Vađenje ostalih ruda obojenih metala; 08.11 Vađenje građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjeka, sirovog gipsa, krede i škriljca; 08.12 Vađednje šljunka, pijeska, gline i kaolina 08.91 Vađenje minerala za proizvodnju mineralnih đubriva i hemikalija; 08.92 Vađenje treseta; 08.93 Vađenje soli; 08.99 Ostalo vađenje ruda i kamena; 09.10 Uslužne djelatnosti u vezi sa vađenjem nafte i prirodnog gasa; 09.90 Uslužne djelatnosti u vezi sa vađenjem ostalih ruda i kamena; **PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA** 10.11 Prerada i konzervisanje mesa; 10.12 Prerada i konzervisanje živinskog mesa; 10.13 Proizvodnja mesnih prerađevina; 10.20 Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca; 10.31 Prerada i konzervisanje krompira; 10.32 Proizvodnja sokova od voća i povrća; 10.39 Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća; 10.41 Proizvodnja ulja i masti; 10.42 Poroizvodnja margarina i sličnih jestivih masti; 10.51 Prerada mlijeka i proizvodnja sireva; 10.52 Proizvodnja sladoleda; 10.61 Proizvodnja mlinskih proizvoda; 10.62 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba; 10.71 Proizvodnja hljeba, svježeg peciva i kolača; 10.72 Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača; 10.73 Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna; 10.81 Proizvodnja šećera; 10.82 Proizvodnja kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda; 10.83 Prerada čaja i kafe; 10.84 Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani; 10.85 Proizvodnja gotovih jela; 10.86 Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane; 10.89 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda; 10.91 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje; 10.92 Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce; 11.01 Destilacija, prečišćavanje i miješanje pića; 11.02 Proizvodnja vina od grožđa; 11.03 Proizvodnja pića i ostalih voćnih vina; 11.04 Proizvodnja ostalih nedestilovanih fermentisanih pića; 11.05 Proizvodnja piva; 11.06 Proizvodnja slada; 11.07 Proizvodnja osvježavajućih pića, mineralne vode i ostale

- flaširane vode; 12.00 Proizvodnja duvanskih proizvoda; 13.10 Priprema i predenje tekstilnih vlakana; 13.20 Proizvodnja tkanina; 13.30 Dovršavanje tekstila; 13.91 Proizvodnja pletenih i kukičanih matelijala; 13.92 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće; 13.93 Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod; 13.94 Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža; 13.95 Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta od netkanog tekstila, osim odjeće; 13.96 Proizvodnja ostalog tehničkog i industrijskog tekstila; 13.99 Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta; 14.11 Proizvodnja kožne odjeće; 14.12 Proizvodnja radne odjeće; 14.13 Proizvodnja ostale odjeće; 14.14 Proizvodnja rublja; 14.19 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora; 14.20 Proizvodnja proizvoda od krzna; 14.31 Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa; 14.39 Proizvodnja ostale pletene i kukičane odjeće; 15.11 Štavljenje i dorada kože i dorada i bojenje krzna; 15.12 Proizvodnja putnih i ručnih torbi i slično, saračkih proizvoda i kaiševa; 15.20 Proizvodnja obuće; 16.10 Rezanje i obrada drveta; 16.21 Proizvodnja furnira i ploča od drveta; 16.22 Proizvodnja parketa; 16.23 Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata; 16.24 Proizvodnja drvne ambalaže; 16.25 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća; 17.11 Proizvodnja vlakana celuloze; 17.12 Proizvodnja papira i kartona; 17.21 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona; 17.22 Proizvodnja predmeta od papira za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu; 17.23 Proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira; 17.24 Proizvodnja tapeta; 17.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona; 18.11 Štampanje novina; 18.12 Ostalo štampanje; 18.13 Usluge pripreme za štampu; 18.14 Knjigovezačke i srodne usluge; 18.20 Umnožavanje snimljenih zapisa; 19.10 Proizvodnja produkata koksovanja; 19.20 Proizvodnja derivata nafte; 20.11 Proizvodnja industrijskih gasova; 20.12 Proizvodnja sredstava za spravljenje boja i pigmenata; 20.13 Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija; 20.14 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija; 20.15 Proizvodnja vještačkih đubriva i azotnih jedinjenja; 20.16 Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima; 20.17 Proizvodnja sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima; 20.20 Proizvodnja pesticida i drugih hemikalija za poljoprivredu; 20.30 Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova; 20.41 Proizvodnja sapuna i detardženata, sredstava za čišćenje i poliranje; 20.42 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata; 20.51 Proizvodnja eksploziva; 20.52 Proizvodnja sredstava za lijepljenje; 20.53 Proizvodnja eteričnih ulja; 20.59 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda; 20.60 Proizvodnja vještačkih vlakana; 21.10 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda; 21.20 Proizvodnja farmaceutskih preparata; 22.11 Proizvodnja guma za vozila, protektiranje guma za vozila; 22.19 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume; 22.21 Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike; 22.22 Proizvodnja ambalaže od plastike; 22.23 Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo; 22.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike; 23.11 Proizvodnja ravnog stakla; 23.12 Oblikovanje i obrada ravnog stakla; 23.13 Proizvodnja šupljeg stakla; 23.14 Proizvodnja staklenih vlakana; 23.19 Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući tehničke staklene proizvode; 23.20 Proizvodnja vatrostalnih proizvoda; 23.31 Proizvodnja keramičkih pločica i ploča; 23.32 Proizvodnja opeke, crijepa i građevinskih proizvoda od pečene gline; 23.41 Proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta; 23.42 Proizvodnja sanitarnih keramičkih proizvoda; 23.43 Proizvodnja izolatora i izolacionog pribora od keramike; 23.44 Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike; 23.49 Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda; 23.51 Proizvodnja cementa; 23.52 Proizvodnja kreča i gipsa; 23.61 Proizvodnja proizvoda od

betona namijenjenog za građevinarstvo; 23.62 Proizvodnja proizvoda od gipsa namijenjenog za građevinarstvo; 23.63 Proizvodnja svježeg betona; 23.64 Proizvodnja maltera; 23.65 Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima; 23.69 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa; 23.70 Sječenje, oblikovanje i obrada kamena; 23.91 Proizvodnja brusnih proizvoda; 23.99 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala;24.10 Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura; 24.20 Proizvodnja čeličnih cijevi, šupljih profila i priključaka; 24.31 Hladno valjanje šipki; 24.32 Hladno valjanje pljosnatih proizvoda; 24.33 Hladno oblikovanje profila; 24.34 Hladno vučenje žice; 24.41 Proizvodnja plemenitih metala; 24.42 Proizvodnja aluminijuma; 24.43 Proizvodnja olova, cinka i kalaja; 24.44 Proizvodnja bakra; 24.45 Proizvodnja ostalih obojenih metala; 24.46 Proizvodnja nuklearnog goriva; 24.51 Livenje gvožđa; 24.52 Livenje čelika; 24.53 Livenje lakih metala; 24.54 Livenje ostalih obojenih metala; 25.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i djelova konstrukcija; 25.12 Proizvodnja metalnih vrata i prozora; 25.21 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje; 25.29 Proizvodnja ostalih metalnih cistjerni, rezervoara i kontejnera; 25.30 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje; 25.40 Proizvodnja oružja i municije; 25.50 Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha; 25.61 Obrada i prevlačenje metala; 25.62 Mašinska obrada metala; 25.71 Proizvodnja sječiva; 25.72 Proizvodnja brava i okova; 25.73 Proizvodnja alata; 25.91 Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže; 25.92 Proizvodnja ambalaže od lakih metala; 25.93 Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga; 25.94 Proizvodnja veznih elemenata i vijačnih mašinskih proizvoda; 25.99 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda; 26.11 Proizvodnja elektronskih elemenata; 26.12 Proizvodnja štampanih elektronskih ploča; 26.20 Proizvodnja kompjutera i periferne opreme; 26.30 Proizvodnja komunikacione opreme; 26.40 Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju; 26.51 Proizvodnja mjernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata; 26.52 Proizvodnja satova; 26.60 Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme; 26.70 Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme; 26.80 Proizvodnja magnetnih i optičkih nosilaca zapisa; 27.11 Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora; 27.12 Proizvodnja opreme za distribuciju električne energije i opreme za upravljanje električnom energijom; 27.20 Proizvodnja baterija i akumulatora; 27.31 Proizvodnja kablova od optičkih vlakana; 27.32 Proizvodnja ostalih elektronskih i električnih provodnika i kablova; 27.33 Proizvodnja opreme za povezivanje žice i kablova; 27.40 Proizvodnja opreme za osvjetljenje; 27.51 Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo; 27.52 Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo; 27.90 Proizvodnja ostale električne opreme; 28.11 Proizvodnja motora i turbina, osim za letjelice i motorna vozila; 28.12 Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja; 28.13 Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora; 28.14 Proizvodnja ostalih slavina i ventila; 28.15 Proizvodnja lezajeva, zupčanika i zupčastih pogonskih elemenata; 28.21 Proizvodnja industrijskih peći i gorionika; 28.22 Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje; 28.23 Peoizvodnja kancelarijskih mašina i opreme, osim kompjutera i kompjuterske opreme; 28.24 Proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima; 28.25 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstva; 28.29 Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namjene; 28.30 Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo; 28.41 Proizvodnja mašina za obradu metala; 28.49 Proizvodnja ostalih mašina i alatki; 28.91 Proizvodnja mašina za metalurgiju; 28.92 Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo; 28.93 Proizvodnja

- mašina za industriju hrane, pića i duvana; 28.94 Proizvodnja mašina za industriju tekstila, odjeće i kože; 28.95 Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona; 28.96 Proizvodnja mašina za izradu plastike i gume; 28.99 Proizvodnja mašina za ostale specijalne namjene; 29.10 Proizvodnja motornih vozila; 29.20 Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolice i poluprikolice; 29.31 Proizvodnja električne i elektronske opreme za motorna vozila; 29.32 Proizvodnja ostalih djelova i dodatne opreme za motorna vozila; 30.11 Izgradnja brodova i plovnih objekata; 30.12 Izrada čamaca za sport i razonodu; 30.20 Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila; 30.30 Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letjelica i odgovarajuće opreme; 30.40 Proizvodnja borbenih vojnih vozila; 30.91 Proizvodnja motocikala; 30.92 Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica; 30.99 Proizvodnja ostale transportne opreme; 31.01 Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore; 31.02 Proizvodnja kuhinjskog namještaja; 31.03 Proizvodnja madraca; 31.09 Poizvodnja ostalog namještaja; 31.13 Proizvodnja imitacije nakita i sreodnih proizvoda; 32.11 Kovanje novca; 32.12 Proizvodnja nakita i srodnih predmeta; 32.20 Proizvodnja muzičkih instrumenata; 32.30 Proizvodnja sportske opreme; 32.40 Proizvodnja igara i igračaka; 32.50 Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala; 32.91 Proizvodnja metli i četki; 32.99 Proizvodnja ostalih predmeta; 33.11 Popravka metalnih proizvoda; 33.12 Popravka mašina; 33.13 Popravka elektronske i optičke opreme; 33.14 Popravka električne opreme;33.15 Popravka i održavanje brodova i čamaca; 33.16 Popravka i održavanje letjelica i svemirskih letjelica; 33.17 Popravka i održavanje druge transportne robe; 33.19 Popravka ostale opreme; 33.20 Montaža industrijskih mašina i opreme; **GRAĐEVINARSTVO** 41.10 Razrada građevinskih projekata; ***41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada***; 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva; 42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica; 42.13 Izgradnja mostova i tunela; 42.21 Izgradnja cjevovoda;42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova; 42.91 Izgradnja hidro objekata; 42.99 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih; 43.11 Rušenje objekata; 43.12 Pripremna gradilišta; 43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem; 43.21 Postavljanje električnih instalacija; 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje; 43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu; 43.31 Malterisanje; 43.32 Ugradnja stolarije; 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 43.34 Bojenje i zastakljivanje; 43.39 Ostali završni radovi; 43.91 Krovni radovi; 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi; **TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA** 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima; 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima; 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila; 45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila; 45.32 Trgovina na malo djel. i opr. za motorna vozila; 45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala; 46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda; 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija; 46.13 Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala; 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona; 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe; 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože; 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana; 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda; 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda; 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim

duvanom, sjemenjem i hranom za životinje: 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama; 46.23 Trgovina na veliko životinjama; 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom; 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem; 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 46.33 Trgovina na veliko mlječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 46.34 Trgovina na veliko pićem; 46.35 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima; 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima; 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začinima; 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce; 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom; 46.41 Trgovina na veliko tekstilom; 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom; 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo; 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje; 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima; 46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima; 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjetljenje; 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom; 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo; 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima; 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom; 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i proborom; 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama; 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama; 46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletjenje; 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem; 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom; 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom; 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima; 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom; 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje; 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko; 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom; 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama; 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama;47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama; 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama; 47.24 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u speci. prodavnicama; 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanima prodavnicama; 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama; 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama; 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama; 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specij alizovanim prodavnicama; 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama; 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama; 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama; 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama; 47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama; 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u spec. prodavnicama; 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjetljavanje i ostalim predmetima za domaćinstvo u

specijalizovanim prodavnicama; 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama; 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim meterijalom u specijalizovanim prodavnicama; 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama; 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama; 47.65 Trgovina na malo igrama i gračkama u specijalizovanim prodavnicama; 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama; 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama; 47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama; 47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalima u specijalizovanim prodavnicama; 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama; 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama; 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama; 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama; 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama; 47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama; 47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama; 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama; 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta; 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca; **SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENJE** 49.10 Željeznički prevoz putnika, međumjesni; 49.20 Željeznički prevoz tereta; 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika; 49.32 Taksi prevoz; 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju; 49.41 Drumski prevoz tereta; 49.42 Usluge preseljenja; 49.50 Cjevovodni transport; 50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika; 50.20 Pomorski i priobalni prevoz tereta: 50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima; 50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima; 51.10 Vazdušni prevoz putnika; 51.21 Vazdušni prevoz tereta; 51.22 Vasionski saobraćaj; 52.10 Skladištenje; 52.21 Uslužne djelatnosti u kompenom saobraćaju; 52.22 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju; 52.23 Uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju; 52.24 Manipulacija teretom; 52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju; 53.10 Poštanske aktivnosti; 53.20 Ostale poštanske i kurirske aktivnosti; **USLUGE SMJEŠTAJA I ISHRANE** 55.10 Hoteli i sličan smještaj; 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak; 55.30 Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice; 55.90 Ostali smještaj; 56.10 Djelatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata; 56.21 Ketering (dostava pripremljene hrane); 56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane; 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića; **INFORMISANJE I KOMUNIKACIJE** 58.11 Izdavanje knjiga; 58.12 Izdavanje imenika i adresara; 58.13 Izdavanje novina; 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja; 58.19 Ostala izdavačka djelatnost; 58.21 Izdavanje kompjuterskih igara; 58.29 Izdavanje ostalih softvera; 59.11 Proizvodnja filmova, video-zapisa i televizijskog programa; 59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, video-filmova i televizijskog programa; 59.13 Distribucija filmova, video-filmova i televizijskog programa; 59.14 Djelatnost prikazivanja filmova; 59.20 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike; 60.10 Emitovanje radio-programa; 60.20 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa; 61.10 Kablovske telekomunikacije; 61.20 Bežične telekomunikacije; 61.30 Satelitska telekomunikacija; 61.90 Ostale telekomunikacione djelatnosti; 62.01 Kompjutersko programiranje; 62.02 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione

tehnologije; 62.03 Upravljanje kompjuterskom opremom; 62.09 Ostale usluge informacione tehnologije; 63.11 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.; 63.12 Uslužne internet stranice (web portal); 63.91 Djelatnost novinskih agencija; **POSLOVANJE NEKRETNINAMA** 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina; 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima; 68.31 Djelatnost agencija za nekretnine; 68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu; **STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI** 69.10 Pravni poslovi; 69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje;70.10 Upravljanje privrednim subjektom; 70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću; 70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem; 71.11 Arhitektonska djelatnost; 71.12 Inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje; 71.20 Tehničko ispitivanje i analize; 72.11 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji; 72.19 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji; 72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i inžinjerskim naukama; 72.20 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama; 73.11 Djelatnost reklamnih agencija; 73.12 Medijsko predstavljanje; 73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja; 74.10 Specijalizovane dizajnerske djelatnosti; 74.20 Fotografske usluge; 74.30 Prevođenje i usluge tumača; 74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti; 75.00 Veterinarska djelatnost; 77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila; 77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona; 77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport; 77.22 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova; 77.29 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu; 77.31 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme; 77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo; 77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući kompjutere); 77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport; 77.35 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport; 77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara; 77.40 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava;78.10 Djelatnost agencija za zapošljavanje; 78.20 Djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje; 78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa; 79.11 Djelatnost putničkih agencija; 79.12 Djelatnost tur-operatora; 79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima; 80.10 Djelatnost privatnog obezbjeđenja; 80.20 Usluge sistema obezbjeđenja; 80.30 Istražne djelatnosti; 81.10 Usluge održavanja objekata; 81.22 Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme; 81.29 Usluge ostalog čišćenja;81.30 Usluge uređenja i održavanja okoline; 82.11 Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge; 82.19 Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška; 82.20 Djelatnost pozivnih centara; 82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova; 82.92 Usluge pakovanja; 82.99 Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju; **ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA** 86.90 Ostala zdravstvena zaštita **UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA** 90.01 Izvođačka umjetnost; 90.02 Pomoćne djelatnosti u okviru izvođačke umjetnosti; 90.03 Umjetničko stvaralaštvo; 90.04 Rad umjetničkih ustanova; 91.01 Djelatnost biblioteka i arhiva; 91.02 Djelatnost muzeja; 91.03 Održavanje istorijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika; 91.04 Djelatnost botaničkih i zooloških vrtova i nacionalnah parkova; 92.00 Kockanje i klađenje; 93.11 Djelatnost sportskih objekata; 93.12 Djelatnost sportskih klubova; 93.13 Djelatnost fitnes klubova; 93.19 Ostale sportske djelatnosti; 93.21 Djelatnost zabavnih i tematskih parkova; 93.29 Ostale zabovne i rekreativne djelatnosti;

OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI 94.11 Djelatnost poslovnih udreženja i udruženja poslodavaca; 94.12 Djelatnost strukovnih udruženja; 94.20 Djelatnost sindikata; 94.91 Djelatnost vjerskih organizacija; 94.92 Djelatnost političkih organizacija; 94.99 Djelatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja; 96.03 Pogrebne i srodne djelatnosti; 96.04 Djelatnost njege i održavanje tijela; 96.09 Ostale lične uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute;

poslovi spoljno trgovinskog prometa

- uvoz i izvoz robe iz okvira registrovanih djelatnosti
- prestavljanje i zastupanje stranih firmi i malogranični promet
- prodaja strane robe na konsig., reeksport i tranzit, vršenje komisionih poslova
- transport robe u drumskom i pomorskom međunarodnom saobraćaju, međ. špedicija

Član 10

Društvo može promjeniti dijelatnost kada to odluče odlukom Osnivači Društva.

Član 11.

U slučaju Zakonom propisanih ograničenja obavljanjanja pojedinih dijelatnosti, Društvo će poštovati predmetnu odredbu Zakona ili tražiti dozvolu od nadležnog organa za obavljanje iste.

Član 12

Društvo može bez upisa u registar obavljati i druge dijelatnosti koje nijesu obuhvaćene u čl.9 Statuta a koje se uobičajno obavljaju uz te dijelatnosti u manjem obimu ili povremeno.

III KAPITAL DRUŠTVA

Član 13

Osnivački ulog Društva čini ulog Osnivača **u novcu** sa vrijednošću od **1,00 €.**

Član 14

Osnivači Društva odredjuju osnivačke **uloge i udjele** na sledeći način:

- **Anatolii Kovalenko ima ulog od 0,34 € i udio od 34%,**
- **"ISLAND COMMERCE INC" Panama ima ulog od 0,22 € i udio od 22%,**
- **Rade Vujačić ima ulog od 0,33 € i udio od 33%,**
- **Artur Dudko ima ulog od 0,33€ i udio od 33%.**

Član 15

Ako Osnivači odluče da je Društvu potreban obrtni kapital preko iznosa uplaćenog kapitala, sredstva će biti obezbeđena - Iz neraspoređene dobiti - Iz kredita osnivača, srazmjerno njihovim ulozima -Putem povećanja i uplate kapitala. Osnivači su saglasni da ukoliko jedan ili više osnivača izvrši uplatu ili unos nenovčanog uloga kao povećanje svog djela osnivačkog kapitala, ostali osnivači su dužni da izvršiti povećanje kapitala srazmjerno visini svog osnivačkog udjela, u novčanom ili nenovčanom ulogu, u roku od godinu dana od dana uplate povećanja kapitala tog osnivača. Predmetno povećanje kapitala će se registrovati kod nadležnog registra, kao nominalno povećanje kapitala, ali se neće mjenjati osnivački udjeli kod osnivača, saglasno obavezi ostalih osnivača da izvrše uplatu povećanja svog djela osnivačkog kapitala srazjeno osnivačkom udjelu u kapitalu kojeg imaju. Društvo može i smanjiti osnovni kapital ali samo u skladu sa Zakonom.

Član 16

Za sve što nije posebno uređeno u dijelu osnovnih uloga kapitala,Ugovorom i ovim Statutom ima se primjeniti pozitivno pravno zakonodavstvo CG.

IV ODGOVORNOST ZA OBAVEZE

Član 17

Društvo u pravnom prometu može da zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru pravnih poslova i sposobnosti i u prometu istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđi račun i u tuđe ime i za tuđi račun.

Član 18

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom. Osnivači odgovaraju za obaveze Društva, u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom.

V ORGANIZACIJA DRUŠTVA I STATUS DJELOVA

Član 19

Zavisno od karaktera procesa rada i uslova rada, osnivači odlučuju o svom organizovanju u skladu sa ovim Statutom i drugim opštim aktima.

Član 20

Radi ostvarivanja što boljih rezultata u izvršavanju poslova i radnih zadataka, osnivač organizuju rad po dijelovima Društva.
Dijelovi društva mogu biti: 1. Pogon 2. radna, odnosno poslovna jedinica 3. sektor 4. predstavništvo (u zemlji ili inostranstvu).
Djelovi društva osnivaju se odlukom osnivača.

Član 21

Dio Društva nema svojstvo pravnog lica, ali može imati poseban podračun i poseban obračun rezultata rada i poslovanja u skladu sa Zakonom.

Član 22

Organizacija dijelova društva posebno se uređuje posebnim opštim aktima koje donose osnivači Društva, po predlogu izvršnog direktor.

VI ORGANI DRUŠTVA

Član 23

Organi Društva su: 1. Osnivači Društva imaju sva ovlašćenja predviđena za skupštinu Društva. 2. Izvršni direktor, kao organ poslovođenja

Član 24

Osnivači društva:

- Donose statut društva, program rada i razvoja društva,
- Postavljaju i razrešavaju izvršnog direktora
- Odlučuju o promjeni firme i sjedišta društva, Daje upustva i smjernice za rad izvršnom direktoru
- Staraju se o urednoj i blagovremenoj izradi godišnjih finansijskih obračuna i isti donosi,Odlučuju o statusnim promjenama društva
- Prestanku rada društva, Vrše i druge poslove.

VII IZVRŠNI DIREKTOR

Član 25

Izvršni direktor organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanja Društva, pojedinačno zastupa društvo pred trećim licima i odgovoran je za zakonitost rada Društva.

Član 26

Izvršni direktor ima ovlašćenja i obaveze:

- Organizuje, usklađuje,rukovodi procesom rada i poslovanjem Društva
- Odgovoran je za zakonitost rada Društva
- Raspoređuje radnike u skladu sa propisima
- Podnosi izvještaj o rezultatima poslovanja , po godišnjem obračunu
- Stara se o zaštiti na radu
- Potpisuje finansijska dokumenta

Vrši i druge poslove koji spadaju u domen rukovođenja Društvom

VIII IZBOR IZVRŠNOG DIREKTORA DRUŠTVA

Član 27

Za izvršnog direktora je imenovan**Ivan Krastajić.**
Izvršni direktor će društvo zastupati pojedinačno.

Član 28

Za izvršnog direktora društva može biti postavljeno lice koje ispunjava sledeće uslove: - da poznaje problematiku djelatnosti društva - da posjeduje organizacione sposobnosti za uspješno rukovođenje društvom.

Član 29

Izvršni Direktor može biti razriješen funkcije i prije isteka vremena na koje je postavljen u sledećim slučajevima - ako postoje gubici u poslovanju Društva krivicom direktora - kada svojim nesavesnim radom ili prekoračenjem ovlašćenja nanese društvu štetu, - kada društvo ne izvršava svoje zakonske obaveze -ako nastupe zakonom predviđene okolnosti nespojive sa funkcijom direktora.

Član 30

U društvu se može imenovati i odbor direktora kao izvršni organ Društva. Članove odbora direktora postavlja i imenuju Osnivač

IX TROŠKOVI POSLOVANJA, UTVRĐIVANJA I RASPODJELA DOBITI

Član 31

Troškovi poslovanja društva biće za svaku godinu predviđeni i odobravani u finansijskom planu Društva za predmetnu poslovnu godinu. Društvo je dužno da u roku utvrđenom pravilima i zakonskim propisima sastavi završni račun – bilans.

Član 32

Bilans imovine i bilans uspjeha Društva, uključujući dio koji se odnosi na raspodijelu ostvarene dobiti, utvrđuje se saglasno Zakonu. Iz neto dobiti izdvaja se dio koji utvrđuju osnivači, u rezervni fond i u neraspoređenu dobit. Preostali dio prestavlja dobit za raspodjelu između osnivača koja se vrši u srazmjeri sa njihovim udjelima u ukupnom kapitalu Društva. Ostavlja se mogućnost reeinvestiranja cijelokupne ostvarene dobiti u slučaju pismene saglasnosti Osnivača.

X FONDOVI DRUŠTVA

Član 33

Društvo može imati posebne fondove u skaldu sa Zakonom.

XI ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 34

Osnivač i zaposleni u Društva dužni su da organizuju obavljanje dijelatnosti na način kojim se osigurava bezbednost na radu kao i da preduzimaju i sprovode potrebne mjere zaštite na radu i životne sredine u skladu sa Zakonima koji regulišu ovu oblast.

Član 35

Društvo i djelovi Društva dužni su da u obavljanju svoje dijelatnosti čuvaju i obezbeđuju potrebne uslove za zaštitu i unapređenje životne sredine i da sprečavaju uzroke i otklanjaju posledice koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrijednosti životne sredine.

XII PRENOS UDJELA

Član 36

Udjeli u Društvu mogu se prenositi samo u skladu sa odredbama ovog statuta. Ovi udjeli se ne registruju kod Komisije za hartije od vrijednosti i Centralne depozitarne agencije. Svaki pojedinačni prenos udjela među članovima mora se obaviti ugovorom kojim će se bliže precizirati pojedinosti. Prenos udjela ograničava se tako da se jednom obavljen prenos među istim članovima Društva, kojih ne može biti više od trideset, ne može više mjenjati. Za slučaj da društvo odluči da poveća svoj kapital utvrđuje se pravo preče kupovine članova koji su već pristupili društvu, a ukoliko oni ne iskažu interes, treća lica mogu kupiti udio u društvu i tako svojim ulozima povećati kapital društva.

XIII STATUSNE PROMJENE

Član 37

Društvo se može spojiti sa drugim društvom (spajanje), podijeliti na dva ili više društava (podjela) i promjeniti oblik (promjena oblika društva). Spajanje pripajanje i podjela društva vrši se saglasno Zakonu o privrednim društvima. Odluku o statusnim promjenama društva donosi osnivač Društva.

Član 38

Društvo može promjeniti oblik organizovanja, ako ispunjava uslove o osnivanju oblika propisanih Zakonom.

Član 39

Odluku o promjeni oblika društva donosi osnivač.

XIV POSTUPAK IZMJENE STATUTA I DONOŠENJE OPŠTIH AKATA

Član 40

Statut je osnovni opšti akt društva koji donose osnivači.
Predlog za izmjene i donošenje statuta mogu dati: Osnivači o Izvršni Direktor.

XV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 41

Za sve što nije regulisano ovim statutom primjenjivat će se zakonski i podzakonski akti pozitivno pravnog zakonodavstva CG.

Bar – dana 29.08.2017. god.

»YOUR HOME MNE« D.O.O. – BAR

UGOVARAČI:

Anatolij Kovalenko	Rade Vujačić	Artur Ducko	"ISLAND COMMERCE INC"
pun. Rade Vujačić	Rade Vujačić	pun. Rade Vujačić	pun. Rade Vujačić

O V L A Š T E Nj E

Ovlašćuje se:

- **KožarHaris i** [redacted]

Da za Privredno društvo**:**

- **»YOUR HOME MNE« D.O.O. – BAR**

Preda dokumentaciju

za

- **Upis promjene podataka u djelu izmjene osnivača i Statuta u**

Navedenom društvu **i preuzme:**

- **Rješenje o registraciji** predmetne promjene podataka kod PU CRPS-a u Podgorici.

U Baru,
dana 29.08.2017. god.

»YOUR HOME MNE« D.O.O. – BAR

Ovlašteni Zastupnik

Rade Vujačić

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "YOUR HOME MNE" BAR